

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA (BILANS STANJA)
za mikro privredna društva na dan _____ godine

Grupa / konto koje treba uključiti	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine
1	2	3	4	5
IMOVINA				
	A) DUGOROČNA IMOVINA (002 do 008)		001	
02	1. Nekretnine, postrojenja i oprema		002	
05	2. Imovina s pravom korištenja		003	
03	3. Ulaganja u investicijske nekretnine		004	
01	4. Nematerijalna imovina		005	
04	5. Biološka imovina		006	
06	6. Finansijska imovina i ulaganja		007	
07, 09	7. Ostala imovina i potraživanja		008	
	B) KRATKOROČNA IMOVINA (010 do 016)		009	
10, 11, 12, 13, 15	1. Zalihe		010	
14	2. Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		011	
21	3. Potraživanja od kupaca i ugovorna imovina		012	
22	4. Ostala finansijska imovina		013	
231, 2392, 240, 245, 247	5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti		014	
20	6. Akontacije poreza na dobit		015	
234, 481 - neto prikaz				
27, 28	7. Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		016	
230, 232, 233, 235, 237, 238, 2391				
	C) UKUPNO IMOVINA (001+009)		017	
	D) VANBILANSNA EVIDENCIJA		018	
	E) UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (017+018)		019	

Grupa / konto koje treba uključiti	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine
1	2	3	4	5
KAPITAL				
30, 36	1. Vlasnički kapital		020	
320	2. Dionička premija		021	
321, 322	3. Rezerve		022	
33	4. Revalorizacije rezerve		023	
	5. Dobit (025+026)		024	
340	5.1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		025	
341	5.2. Dobit tekućeg perioda		026	
	6. Gubitak (028+029)		027	
350	6.1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		028	
351	6.2. Gubitak tekućeg perioda		029	
	A) UKUPNO KAPITAL (020+/-021+022+/-023+024-027)		030	
OBAVEZE				
	B) DUGOROČNE OBAVEZE (032 do 034)		031	
412, 413, 414, 415, 416, 418	1. Finansijske obaveze		032	
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 409 (dio)	2. Rezervisanja		033	
407, 408, 409 (dio), 410, 419	3. Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		034	
	C) KRATKOROČNE OBAVEZE (036 do 040)		035	
431, 432, 433, 434, 435	1. Obaveze prema dobavljačima i ugovorne obaveze		036	
42, 44	2. Ostale finansijske obaveze		037	
460				
492	3. Rezervisanja		038	
234, 481 - neto prikaz	4. Obaveze za porez na dobit		039	
45, 47, 49				
430, 437, 439, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 480, 482, 483, 484, 489	5. Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		040	
	D) UKUPNO OBAVEZE (031+035)		041	
	E) UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (030+041)		042	
	F) VANBILANSNA EVIDENCIJA		043	
	G) UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (042+043)		044	

Mjesto: _____

Certificirani računovodva: _____

MP

Direktor

Datum: _____

Broj licence: _____

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA (BILANS STANJA)
za mala privredna društva na dan _____ godine

Grupa / konto koje treba uključiti	P O Z I C I J A	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine
1	2	3	4	5
IMOVINA				
	A) DUGOROČNA IMOVINA (002+010+011+012+017+022+023+024+025+026+029+034+035)		001	
	1. Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		002	
020, 028 (dio)	1.1. Zemljište		003	
021, 028, (dio), 029 (dio)	1.2. Građevinski objekti		004	
022, 023, 028 (dio), 029 (dio)	1.3. Postrojenja, oprema i namještaj		005	
024, 028 (dio), 029 (dio)	1.4. Transportna sredstva		006	
026, 028 (dio), 029 (dio)	1.5. Ostala dugoročna materijalna imovina		007	
025, 027, 028 (dio)	1.6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		008	
	2. Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		009	
050, 059 (dio)	2.1. Zemljište		010	
051, 059 (dio)	2.2. Građevinski objekti		011	
052, 059 (dio)	2.3. Postrojenja i oprema		012	
053, 059 (dio)	2.4. Nematerijalna imovina		013	
03	3. Ulaganja u investicijske nekretnine		014	
	4. Nematerijalna imovina (016 do 019)		015	
010, 018 (dio), 019 (dio)	4.1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		016	
011, 018 (dio), 019 (dio)	4.2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		017	
014, 018 (dio), 019 (dio)	4.3. Ostala nematerijalna imovina		018	
015, 017, 018 (dio)	4.4. Nematerijalna imovina u pripremi		019	
04	5. Biološka imovina		020	
0601, 0609 (dio)	6. Ulaganja u zavisne subjekte		021	
0602, 0609 (dio)	7. Ulaganja u pridružene subjekte		022	
0603, 0609 (dio)	8. Ulaganja u zajedničke poduhvate		023	
012 Dodatno: efekti pripreme konsolidirani izvještaja	9. Goodwill		024	
	10. Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025	
0651, 0658 (dio), 0659 (dio)	10.1. Ulaganja u instrumente kapitala		026	
0652, 0654, 0658(dio)0659 (dio)	10.2. Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		027	
	11. Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		028	
0661, 0669 (dio)	11.1. Depoziti kod banaka		029	
0662, 0669 (dio)	11.2. Dati krediti		030	
0663, 0669 (dio)	11.3. Obveznice		031	
0664, 0669 (dio)	11.4. Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		032	
067	12. Potraživanja po finansijskim najmovima		033	
07, Konto:091, 098	13. Ostala imovina i potraživanja		034	
090	B) ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		035	
	C) KRATKOROČNA IMOVINA (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		036	
	1. Zalihe (038 do 042)		037	
10	1.1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		038	
11	1.2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		039	
12	1.3. Gotovi proizvodi		040	
13	1.4. Roba		041	
15	1.5. Dati avansi		042	
14	2. Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		043	
281	3. Ugovorna imovina		044	
	4. Potraživanja od kupaca (046 do 048)		045	
210, 219 (dio)	4.1. Kupci - povezane strane		046	
211, 219 (dio)	4.2. Kupci u zemlji		047	
212, 219 (dio)	4.3. Kupci u inostranstvu		048	
	5. Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		049	
2310, 2390 (dio), 2401, 2409	5.1. Depoziti kod banaka		050	
2311, 2390 (dio), 2402, 2409 (dio)	5.2. Dati krediti		051	
2312, 2390 (dio), 2403, 2409 (dio)	5.3. Obveznice		052	
2313, 2315, 2404, 2409 (dio), 2392 (dio)	5.4. Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		053	
247	6. Potraživanja po finansijskim najmovima		054	
245	7. Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		055	
22	8. Derivativni finansijski instrumenti		056	
20	9. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		057	
234, 481 - neto prikaz	10. Akontacije poreza na dobit		058	
27, 28, 230, 232, 233, 235, 237, 238, 2391	11. Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	
	D) UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		060	
	E) VANBILANSNA EVIDENCIJA		061	
	F) UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		062	

Grupa / konto koje treba uključiti	P O Z I C I J A	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine
1	2	3	4	5
KAPITAL				
	1. Vlasnički kapital (102-103+104+105+106+107)		101	
300	1.1. Dionički kapital		102	
360	1.2. Otkupljene vlastite dionice		103	
302	1.3. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	
305	1.4. Državni kapital		105	
309	1.5. Ostali oblici vlasničkog kapitala		106	
320	2. Dionička premija		107	
	3. Rezerve (109+110)		108	
321	3.1. Statutarne rezerve		109	
322	3.2. Ostale rezerve		110	
	4. Revalorizacije rezerve (112 do 114)		111	
330	4.1. Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		112	
332	4.2. Revalorizacije rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		113	
331, 339	4.3. Ostale revalorizacije rezerve		114	
	5. Dobit (116+117)		115	
340	5.1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		116	
341	5.2. Dobit tekućeg perioda		117	
	6. Gubitak (119+120)		118	
350	6.1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		119	
351	6.2. Gubitak tekućeg perioda		120	
	7. Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		121	
Kod pripreme konsolidovanih finansijskih izvještaja	8. Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		122	
	A) UKUPNO KAPITAL (121+122)		123	
OBAVEZE				
	B) DUGOROČNE OBAVEZE (125+130+131+132)		124	
	1. Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do 129)		125	
413,414	1.1. Obaveze po uzetim kreditima		126	
415,416	1.2. Obaveze po osnovu najмова		127	
412	1.3. Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		128	
418	1.4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		129	
407	2. Odgođeni prihod		130	
400, 401, 403, 404, 405, 406, 409 (dio)	3. Rezervisanja		131	
402, 409 (dio), 410, 419	4. Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		132	
	C) ODGOĐENE POREZNE OBAVEZE		133	
	D) KRATKOROČNE OBAVEZE (135+142+143+144+145+146+147)		134	
	1. Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)		135	
431, 432, 433	1.1. Obaveze prema dobavljačima		136	
434, 435	1.2. Ugovorne obaveze		137	
422, 423, 424, 4600	1.3. Obaveze po uzetim kreditima		138	
425, 426, 4601	1.4. Obaveze po osnovu najмова		139	
421, 4602	1.5. Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		140	
428, 4603	1.6. Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		141	
427	2. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		142	
44	3. Derivatni finansijski instrumenti		143	
491, 493, 499 (dio)	4. Odgođeni prihod		144	
492	5. Rezervisanja		145	
234, 481 - neto prikaz	6. Obaveze za porez na dobit		146	
45, 47, 430, 437, 439, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 480, 482, 483, 484, 489, 490, 499 (dio)	7. Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		147	
	E) UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		148	
	F) UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		149	
	G) VANBILANSNA EVIDENCIJA		150	
	H) UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		151	

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD (BILANS USPJEHA)
za mikro privredna društva za period od ____ do ____ 20__ godine

Grupa/ konto koje treba uključiti	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine
1	2	3	4	5
	DOBIT ILI GUBITAK PERIODA			
	A. Prihodi iz ugovora s kupcima (102 do 104)		101	
60	Prihodi od prodaje robe		102	
61	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		103	
62	Prihodi od pruženih usluga		104	
	B. Poslovni rashodi (106+107+108+109+110+111+112)		105	
50	Nabavna vrijednost prodane robe		106	
595, 596 - neto prikaz	Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+)/(-)		107	
510, 511, 513, 514, 519	Troškovi sirovina i materijala		108	
512	Troškovi energije i goriva		109	
52	Troškovi plata i ostalih ličnih primanja		110	
540, 541, 542	Amortizacija		111	
53				
550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 559, 575	Ostali poslovni rashodi i troškovi		112	
	C. Ostali prihodi i rashodi (+/-114+/-115+/-116+/-117+118-119+120-121)		113	
570, 571, 572, 573, 580, 581, 582, 583, 587, 588, 589 (dio), 640, 641, 643, 644, 670, 671, 672, 673, 680, 681, 682, 683, 687, 688, 689 (dio)	Dobici i gubici od dugoročne nefinancijske imovine, neto (+)/(-)		114	
574, 577, 5780, 579 (dio), 584, 586, 589 (dio), 656, 657, 674, 678, 684, 686, 689 (dio)	Dobici i gubici od financijske imovine i ulaganja, neto (+)/(-)		115	
576, 579 (dio), 585, 676, 685	Dobici i gubici od usklađenja vrijednosti zaliha, neto (+)/(-)		116	
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 679 (dio)	Promjena rezervisanja, neto (+)/(-)		117	
66	Financijski prihodi		118	
56	Financijski rashodi		119	
650, 651, 652, 653, 654, 655, 659, 675, 677, 679 (dio), 690, 691, 6743, 6744, 6745	Ostali prihodi i dobici		120	
579(dio), 590, 591, 5781	Ostali rashodi i gubici		121	
	D. Dobit prije oporezivanja (101-105+/-113)		122	
	E. Gubitak prije oporezivanja (101-105+/-113)		123	
	F. Porez na dobit (125+/-126)		124	
	Tekući porez na dobit		125	
722, 723, 724, 725	Odgodeni porez na dobit		126	
	G. Dobit (122+/-124)		127	
	H. Gubitak (123+/-124)		128	
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU			
	I. Ostali ukupni rezultat (+/-130+/-131+/-132+/-133)		129	
Promjena priznata na kontu 330 tokom financijske godine	Revalorizacija zemljišta i građevina		130	
Promjena priznata na kontu 332 tokom financijske godine	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine		131	
Promjena priznata na kontu 339 tokom financijske godine	Ostalo		132	
	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		133	
	J. UKUPNI REZULTAT (127 ili 128+/-129)		134	

U _____
Dana _____

Certificirani računovođa:

Direktor:
MP _____

Broj licence: _____

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD (BILANS USPIJEHA)
za mala privredna društva za period od ____ do ____ 20__ godine

Grupa / konto koje treba uključiti	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine
1.	2.	3.	4.	5.
	A. Prihodi iz ugovora s kupcima (202+206)		201	
	1. Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (203 do 205)		202	
6001, 6002, 603(dio)	1.1. Prihodi od prodaje robe		203	
6101, 6102, 613(dio)	1.2. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		204	
6201, 6202, 623(dio)	1.3. Prihodi od pruženih usluga		205	
	2. Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu (207 do 209)		206	
6011, 6012, 603(dio)	2.1. Prihodi od prodaje robe		207	
6111, 6112, 613(dio)	2.2. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		208	
6211, 6212, 623(dio)	2.3. Prihodi od pruženih usluga		209	
	3. Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu (211 do 213)		210	
6021, 6022, 603(dio)	3.1. Prihodi od prodaje robe		211	
6121, 6122, 613(dio)	3.2. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		212	
6221, 6222, 623(dio)	3.3. Prihodi od pruženih usluga		213	
	B. Ostali prihodi i dobiti (215+230+241+242+243+244+245+246+247+251)		214	
Neto višak prihoda/dobitaka nad rashodima/gubicima	1. Dobici od dugoročne nefinancijske imovine (216 do 229)		215	
570(dio), 670 (dio)- neto prikaz	1.1. Neto dobiti od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		216	
	1.2. Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		217	
5810, 6810 - neto prikaz	1.3. Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nije bilo postojećih revalorizacionih rezervi		218	
5811, 6811 - neto prikaz	1.4. Neto dobiti od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		219	
571, 671 - neto prikaz	1.5. Neto povećanja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		220	
640, 643 - neto prikaz	1.6. Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		221	
582, 682 - neto prikaz	1.7. Neto dobiti od otuđenja nematerijalne imovine		222	
prikaz	1.8. Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		223	
580, 680 - neto prikaz	1.9. Neto dobiti od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		224	
587, 687 - neto prikaz	1.10. Neto dobiti od otuđenja biološke imovine		225	
572, 672 - neto prikaz	1.11. Neto povećanje vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		226	
641, 644 - neto prikaz	1.12. Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine		227	
583, 683 - neto prikaz	1.13. Neto dobiti od dugoročne imovine namijenjene prodaji		228	
5730, 5880, 6730, 6880 - neto prikaz	1.14. Ostali neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinancijske imovine		229	
589 (dio), 689 (dio) - neto prikaz	2. Dobici od financijske imovine (231 do 240)		230	
Neto višak prihoda/dobitaka nad rashodima/gubicima	2.1. Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od financijske imovine po amortizovanom trošku		231	
5780, 5841, 5860, 5861, 6860, 6841, 6861 - neto prikaz	2.2. Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		232	
5842, 5862, 6842, 6862 - neto prikaz				

5843, 6843 - neto prikaz	2.3. Neto dobiti od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku	233	
5844, 6844 - neto prikaz	2.4. Neto dobiti od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja	234	
5740, 6740 - neto prikaz	2.5. Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku	235	
5863, 6863 - neto prikaz	2.6. Neto povećanja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	236	
5741, 6741 - neto prikaz	2.7. Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	237	
5742, 6742 - neto prikaz	2.8. Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	238	
5845, 6845 - neto prikaz	2.9. Neto dobiti od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela	239	
589(dio), 689(dio) - neto prikaz	2.10. Ostali neto dobiti od finansijske imovine	240	
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 679 (dio)	3. Neto otpuštanja rezerviranja	241	
577, 678 - neto prikaz	4. Neto dobiti od trgovanja derivatima	242	
575, 675 - neto prikaz	5. Prihodi od prodaje materijala, neto	243	
676, 685	6. Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha	244	
656	7. Prihodi od dividendi	245	
Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja	8. Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	246	
	9. Finansijski prihodi (248+249+250)	247	
660, 661	9.1. Prihodi od kamata	248	
562, 662 - neto prikaz	9.2. Neto pozitivne kursne razlike	249	
663, 669	9.3. Ostali finansijski prihodi	250	
650, 651, 652, 653, 654, 655, 659, 677, 679(dio), 690, 691, 6743, 6744, 6745	10. Ostali prihodi i dobiti	251	
	C. Ukupno prihodi (201+214)	252	
	D. Poslovni rashodi (254+/-255+256+257+258+262+269+270)	253	
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	254	
595, 596 - neto prikaz	2. Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+)/(-)	255	
510, 511, 513, 514, 519	3. Troškovi sirovina i materijala	256	
512	4. Troškovi energije i goriva	257	
	5. Troškovi plata i ostalih ličnih primanja (259 do 261)	258	
520	5.1. Bruto plate zaposlenih	259	
521, 523, 524	5.2. Ostale naknade zaposlenih	260	
527, 529	5.3. Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora	261	
	6. Amortizacija (263 do 268)	262	
540(dio), 541(dio), 542 (dio)	6.1. Nekretnine, postrojenja i oprema	263	
540(dio), 541(dio), 542 (dio)	6.2. Investicijske nekretnine	264	
540(dio), 541(dio), 542 (dio)	6.3. Imovina s pravom korištenja	265	
540(dio), 541(dio), 542 (dio)	6.4. Nematerijalna imovina	266	
540(dio), 541(dio), 542 (dio)	6.5. Biološka imovina	267	
540(dio), 541(dio), 542 (dio)	6.6. Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima	268	
53 550	7. Troškovi primljenih usluga	269	
551, 552, 553, 554, 555, 556, 559	8. Ostali poslovni rashodi i troškovi	270	
	E. Ostali rashodi i gubici (272+287+298+299+300+301+302+303+304+309)	271	

Neto višak rashoda/gubitaka nad prihodima/dobitcima	1. Gubici od dugoročne nefinansijske imovine (273 do 286)	272	
570(dio), 670(dio) - neto prikaz	1.1. Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	273	
5810,6810 - neto prikaz	1.2. Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	274	
5811,6811 - neto prikaz	1.3. Neto gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi	275	
571, 671 - neto prikaz	1.4. Neto gubici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine	276	
640,643 - neto prikaz	1.5. Neto smanjenja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koje se vode po fer vrijednosti	277	
582, 682 - neto prikaz	1.6. Neto gubici od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina	278	
570(dio), 670(dio) - neto prikaz	1.7. Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine	279	
580, 680 - neto prikaz	1.8. Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine	280	
587, 687 - neto prikaz	1.9. Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja	281	
572, 672 - neto prikaz	1.10. Neto gubici od otuđenja biološke imovine	282	
641,644 - neto prikaz	1.11. Neto smanjenja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti	283	
583,683 - neto prikaz	1.12. Neto gubici od umanjenja vrijednosti biološke imovine	284	
5730,5880,6730, 6880 - neto prikaz	1.13. Neto gubici od dugoročne imovine namijenjene prodaji	285	
589(dio),689(dio) - neto prikaz	1.14. Ostali neto gubici od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine	286	
Neto višak rashoda/gubitaka nad prihodima/dobitcima	2. Gubici od finansijske imovine (288 do 297)	287	
5780,5841,5860,5861,6860,6841,6861 - neto prikaz	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku	288	
5842,6842 - neto prikaz	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	289	
5843, 6843 - neto prikaz	Neto gubici od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku	290	
5844, 6844 - neto prikaz	amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja	291	
5740,6740 - neto prikaz	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku	292	
5862, 6862 - neto prikaz	Neto smanjenja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	293	
5741,6741 - neto prikaz	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	294	
5742,6742 - neto prikaz	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	295	
5845,6845 - neto prikaz	Neto gubici od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela	296	
589(dio), 689(dio) - neto prikaz	Ostali neto gubici od finansijske imovine	297	
543,544,545,546,547,548,549,679(dio)	3. Troškovi rezervisanja, neto	298	
577,678 - neto prikaz	4. Neto gubici od trgovanja derivatima	299	
575,675 - neto prikaz	5. Rashodi od prodaje materijala, neto	300	
576,579(dio), 585	6. Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha	301	
Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja	7. Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	302	
579(dio)			
Dodatno: efekti pripreme konsolidovanih finansijskih	8. Umanjenje vrijednosti goodwilla	303	
	9. Finansijski rashodi(305 do 307)	304	

560,561	Rashodi od kamata		305	
562,662 - neto prikaz	Neto negativne kursne razlike		306	
563,569	Ostali finansijski rashodi		307	
579(dio),590,591,5743,5744,5745,5781	10. Ostali rashodi i gubici		308	
	F. Ukupno rashodi (253+271)		309	
	G. Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (252-309)		310	
	H. Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (309-252)		311	
	I. Porez na dobit (313+314)		312	
Konto:721	1. Tekući porez na dobit		313	
	2. Odgođeni porez na dobit (315-316+317-318)		314	
Konto:722	2.1. Efekat smanjenja odgođene porezne imovine		315	
Konto:723	2.2. Efekat povećanja odgođene porezne imovine		316	
Konto:724	2.3. Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza		317	
Konto:725	2.4. Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza		318	
	J. Dobit iz redovnog poslovanja (310+/-312)		319	
	K. Gubitak iz redovnog poslovanja (311+/-312)		320	
5731,5881, 6731,6881 - neto prikaz	L. Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja		321	
	M. Dobit (319+/-321)		322	
	N. Gubitak (320+/-321)		323	
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU			
	O. Ostali ukupni rezultat (+/-325+/-329)		324	
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+/-326+327+/-328+/-329-330)		325	
Promjena priznata na kontu 332 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		326	
Promjena priznata na kontu 339 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		327	
Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		328	
Promjena priznata na kontu 339 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine	1.4. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		329	
Odgođeni porez, bez uticaja na tačku 1.2 gore	1.5. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		330	
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+/-332+/-333+/-334+/-335+/-336+/-337-338)		331	
Promjena priznata na kontu 330 tokom finansijske godine	2.1. Revalorizacija zemljišta i građevina		332	
Promjena priznata na kontu 332 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		333	

Promjena priznata na kontu 339 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine	2.3. Aktuarski dobici/(gubici) od planova definiranih primanja		334	
Promjena koja je rezultat preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja, pri konsolidaciji	2.4. Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		335	
Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja	2.5. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		336	
Promjena priznata na kontu 339 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine	2.6. Ostale stavke koje neće biti bitno reklasifikovane u bilans uspjeha		337	
Odgodeni porez bez uticaja na tačku 1.2 gore	2.7. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		338	
P.	P. UKUPNI REZULTAT (322 ili 323+/-324)		339	
	Zarada po dionici			
Osnovna zarada po dionici se računa dijeljenjem: - dobiti ili gubitka koja pripada dioničarima privrednog društva i - ponderisanog prosječnog broja običnih dionica u opticaju tokom finansijske godine, isključujući otkupljene	a) Osnovna zarada po dionici		340	
U izračunu razrijeđene zarade po dionici, koriguju se cifre korištene u izračunu osnovne zarade po dionici, uzimajući u obzir: efekat oporezivanja, kamata i ostalih troškova finansiranja koji bi mogao proizaći iz konverzije razrjeđujućih potencijalnih običnih dionica i ponderisani prosječni broj dodatnih običnih dionica koje bi bile u opticaju pod pretpostavkom konverzije svih razrjeđujućih potencijalnih običnih dionica	b) Razrijeđena zarada po dionici		341	
	Dobit/(gubitak) koja pripada:			
Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja	a) Vlasnicima matičnog društva		342	
Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja	b) Vlasnicima manjinskih interesa		343	
	Ukupni rezultat koji pripada:			
Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja	a) Vlasnicima matičnog društva		344	
Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja	b) Vlasnicima manjinskih interesa		345	

U _____
Dana _____

Certificirani računovoda: _____

M.P.

Direktor: _____

Broj licence: _____

Uputstvo o popunjavanju obrazaca

Ovim Uputstvom propisuje se način popunjavanja obrazaca propisanih Pravilnikom o izvještajima posrednika u osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/18) i Pravilnikom o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 95/19 i 88/20).

II. STATISTIČKI IZVJEŠTAJI

(1) Obrazac POS1-PG-F - Premija osiguranja

Popunjava se za izvještajni period 01.01. - 30.06. (polugodišnje) i 01.01. - 31.12. (godišnje), i to na sljedeći način:

FBiH Kolona 3., RS Kolona 8. - Broj polica

Neživot - predstavlja broj preuzetih vrsta rizika u neživotnim osiguranjima u skladu sa Odlukom o rasporedu vrsta rizika po grupama i vrstama osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17);

Život - predstavlja broj preuzetih vrsta rizika u životnim osiguranjima za sve aktivne police u skladu sa Odlukom o rasporedu vrsta rizika po grupama i vrstama osiguranja.

FBiH Kolona 4., RS Kolona 9. - Premija

Neživot - obračunata bruto premija neživotnih osiguranja je iznos policirane premije u tekućem obračunskom periodu, na period najduže do godinu dana, bez obzira da li se iznos odnosi u cijelosti ili djelimično na naredni obračunski period;

Život - obračunata bruto premija životnih osiguranja koja uključuje sve iznose premija koji su naplaćeni do kraja obračunskog perioda (stvarno naplaćena premija uključujući naplaćeni dio djelimično naplaćenih rata), bez obzira da li se ti iznosi u cijelosti ili djelimično odnose na kasniji obračunski period ili periode, dospjele, djelimično naplaćene rate mogu se smatrati naplaćenim ukoliko je naplaćeno najmanje 50% rate.

FBiH Kolona 5., RS Kolona 10. - Naplaćena premija

Neživot - iznos premije koji je naplaćen u izvještajnom periodu bez obzira na datum izdavanja police osiguranja;

Život - obračunata bruto premija životnih osiguranja koja uključuje sve iznose premija koji su naplaćeni do kraja obračunskog perioda (stvarno naplaćena premija, uključujući naplaćeni dio, djelimično naplaćenih rata), bez obzira da li se ti iznosi u cijelosti ili djelimično odnose na kasniji obračunski period ili periode, dospjele, djelimično naplaćene rate mogu se smatrati naplaćenim ukoliko je naplaćeno najmanje 50% rate.

FBiH Kolona 6., RS Kolona 11. - Postotak ugovorene provizije

Neživot - postotak (%) provizije iz zaključenog ugovora sa društvom za osiguranje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju po vrstama neživotnih osiguranja;

Život - postotak (%) provizije iz zaključenog ugovora sa društvom za osiguranje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju za životna osiguranja.

FBiH Kolona 7., RS Kolona 12. - Provizija

Neživot - iznos provizije koju je posrednik u osiguranju fakturisao društvu za osiguranje u izvještajnom periodu po vrstama neživotnih osiguranja;

Život - iznos provizije koju je posrednik u osiguranju fakturisao društvu za osiguranje u izvještajnom periodu po vrstama životnih osiguranja.

(2) Obrazac POS2-PG-F - Pregled ugovora/aneksa

Popunjava se za period 01.01. - 30.06. (polugodišnje) i 01.01. - 31.12. (godišnje), i to na sljedeći način:

Unose se podaci za sve ugovore/anekse koji su bili na snazi u navedenom izvještajnom periodu (jedno društvo za osiguranje se može pojaviti više puta ukoliko je imalo aktivan ugovor i anex u izvještajnom periodu).

Kolona 2. - Naziv društva sa kojim je zaključen ugovor/aneks
Puni naziv i sjedište društva za osiguranje sa kojim je zaključen ugovor/aneks o posredovanju/zastupanju u osiguranju.

Kolona 3. - Broj ugovora/aneksa

Broj ugovora/aneksa zaključenog sa društvom za osiguranje.

Kolona 4. - Datum zaključenja

Datum zaključenja ugovora/aneksa između posrednika i društva za osiguranje.

Kolona 5. - Trajanje ugovora/aneksa od

Datum početka trajanja ugovora/aneksa.

Kolona 6. - Trajanje ugovora/aneksa do

Datum prestanka trajanja ugovora/aneksa.

(3) Obrazac POS1-G-F - Opći podaci o posredniku u osiguranju

Popunjava se na dan 31. 12. za godinu izvještajnog perioda, i to na sljedeći način:

Red 1. - Naziv

Predstavlja naziv posrednika pod kojim je isti registrovan, odnosno koji je naveden u Registrima posrednika koji vodi Agencija za nadzor.

Red 2. - Adresa

Adresa posrednika u osiguranju koja mora biti identična adresi s kojom je posrednik u osiguranju upisan u registre koje vodi Agencija za nadzor.

Red 3. - Telefon/faks i Red 4. - E-mail adresa

Obrt za zastupanje u osiguranju, društvo za zastupanje i brokersko društvo u osiguranju upisuju telefon/faks, odnosno e-mail adresu koju koriste u redovnom poslovanju.

Javno preduzeće, poštanski operater, odnosno banka navode telefon/faks, te e-mail osobe koja je ovlaštena da vodi organizacioni dio za zastupanje u osiguranju unutar javnog preduzeća, poštanskog operatera, odnosno banke kao zastupnika u osiguranju.

Red 5. - Identifikacioni broj

ID posrednika u osiguranju predstavlja identifikacioni broj dodijeljen prilikom registracije, sastoji se od trinaest cifara.

Red 6. - PDV broj

Obrt za zastupanje u osiguranju ne popunjava navedeni red.

Društvo za zastupanje u osiguranju, brokersko društvo u osiguranju te javno preduzeće, poštanski operater i banka kao zastupnici u osiguranju upisuju dodijeljeni PDV broj.

Red 7. - Rješenje o registraciji, br.

Broj i datum rješenja Agencije za nadzor koje je na dan izvještaja na snazi.

Red 8. - Direktor/odgovorna osoba

Ime i prezime vlasnika obrta za zastupanje u osiguranju, direktora društva za zastupanje u osiguranju, direktora brokerskog društva u osiguranju, te ime i prezime osobe koja je ovlaštena da vodi organizacioni dio za zastupanje u osiguranju unutar javnog preduzeća, poštanskog operatera, odnosno banke kao zastupnika u osiguranju.

Red 9. - Ukupan broj uposlenika

Obrt za zastupanje u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, brokersko društvo u osiguranju i javno preduzeće, poštanski operater, odnosno banka navode ukupan broj uposlenika unutar istih.

Društvo za zastupanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju iz Republike Srpske, sa podružnicom u Federaciji BiH navode ukupan broj uposlenika unutar podružnice u Federaciji BiH.

Red 10. - Uposlenici koji rade na poslovima pribave (ukupan broj)

Obrt za zastupanje u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju navode ukupan broj uposlenika koji rade na poslovima pribave osiguranja.

Društvo za zastupanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju iz Republike Srpske, sa podružnicom u Federaciji BiH navode ukupan broj uposlenika unutar podružnice u Federaciji BiH, a koji rade na poslovima pribave osiguranja.

Javno preduzeće, poštanski operater, odnosno banka kao zastupnici u osiguranju upisuju broj uposlenika koji rade na

poslovima pribave osiguranje unutar organizacionog dijela za zastupanje u osiguranju.

Red 11. - Podružnice (ukupan broj)

Obrt za zastupanje, društvo za zastupanje u osiguranju, brokersko društvo u osiguranju upisuju ukupan broj podružnica u kojima obavljaju djelatnost posredovanja u osiguranju izvan mjesta sjedišta.

Javno preduzeće, poštanski operater i banka kao zastupnik u osiguranju isključivo navode podružnice u kojima se obavljaju poslovi zastupanja u osiguranju.

Red 12. - Godina prve registracije

Godina prvog upisa u registre koje vodi Agencija za nadzor.

(4) Obrazac POS2-G-F - Pregled uposlenika na poslovima posredovanja u osiguranju

Popunjava se za period 01.01. - 31.12. (godišnje) na sljedeći način:

Kolona 2. - Ime i prezime uposlenika

Ime i prezime uposlenika u pravnim i fizičkim licima koji su u navedenom izvještajnom periodu obavljali poslove posredovanja u osiguranju.

Kolona 3. - Angažovan od dana

Za vlasnika obrta, lice ovlašteno u pravnom licu (društvo za zastupanje, brokersko društvo u osiguranju) i uposlenike javnog poštanskog operatera, odnosno banke koji se upisuju u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju, unosi se datum upisa u registar koji vodi Agencija za nadzor.

Za uposlenike obrta, uposlenike društva za zastupanje u osiguranju, brokerskog društva u osiguranju sa sjedištem u Federaciji BiH i društva za zastupanje u osiguranju ili brokerskog društva iz Republike Srpske koje posluje u Federaciji BiH unosi se datum od kada je isti angažovan na poslovima posredovanja u osiguranju na osnovu ugovora o radu.

Kolona 4. - Angažovan do dana

Za vlasnika obrta, lice ovlašteno u pravnom licu (društvo za zastupanje, brokersko društvo u osiguranju) i uposlenike javnog poštanskog operatera, odnosno banke koji se upisuju u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju, unosi se datum do kojeg važi rješenje Agencije za nadzor.

Za uposlenike obrta, uposlenike društva za zastupanje u osiguranju, brokerskog društva u osiguranju sa sjedištem u Federaciji BiH i društva za zastupanje u osiguranju ili brokerskog društva iz Republike Srpske koje posluje u Federaciji BiH unosi se datum do kada je isti angažovan na poslovima posredovanja u osiguranju na osnovu ugovora o radu.

Kolona 5. - Mjesto rada

Mjesto gdje se obavlja djelatnost, i to:

Za vlasnika obrta unosi se mjesto upisano u rješenju nadležnog općinskog organa; za lice ovlašteno u pravnom licu (društvo za zastupanje i brokersko društvo u osiguranju) unosi se sjedište prema rješenju upisanom u sudski registar.

Za uposlenike obrta upisuje se mjesto sjedišta obrta, za uposlenike društva za zastupanje u osiguranju, brokerskog društva u osiguranju sa sjedištem u Federaciji BiH i društva iz Republike Srpske koje posluje u Federaciji Bosne i Hercegovine upisuje se mjesto sjedišta društva.

Za uposlenike posrednika koji obavljaju poslove posredovanja izvan sjedišta posrednika, kao mjesto rada unosi se poslovno područje u kojem uposlenik obavlja poslove (podružnica i sl.).

Kolona 6. - Broj rješenja Agencije

Za vlasnika obrta, lice ovlašteno u pravnom licu i uposlenike javnog poštanskog operatera, odnosno banka unosi se broj aktuelnog rješenja o upisu ili ostanju na snazi upisa u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju koji vodi Agencija za nadzor. Za uposlenike obrta, društva za zastupanje u osiguranju, brokerskog društva u osiguranju sa sjedištem u Federaciji BiH unosi se broj i datum Uvjerjenja o položenom stručnom ispitu.

Upisanih društva za zastupanje u osiguranju, brokerskog društva u osiguranju sa sjedištem u Federaciji BiH sa podružnicama u Republici Srpskoj i uposlenike društava iz Republike Srpske koja posluju u Federaciji BiH unosi se broj uvjerenja/rješenja Agencije za nadzor ili Agencije za osiguranje Republike Srpske.

(5) Obrazac POS3-G-F - Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima poslova posredovanja

Popunjava se za period 01.01. - 31.12. (godišnje) na sljedeći način: Društvo za zastupanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju iz Republike Srpske koje posluje u Federaciji BiH iskazuje podatke koji se odnose isključivo na poslovanje podružnice u Federaciji BiH.

Javno preduzeće, poštanski operater i banka unose podatke koji se odnose na organizacioni dio za zastupanje u osiguranju unutar javnog preduzeća, poštanskog operatera, odnosno banke kao zastupnika u osiguranju.

Obrt za zastupanje u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju unose podatke koji se odnose na poslove zastupanja na nivou obrta, društva za zastupanje u osiguranju i brokerskog društva u osiguranju.

(5a) Prihodi

Redni broj 1. - Prihod po osnovu provizije za izdate police neživotnih osiguranja

Prihod na osnovu faktura za proviziju obračunatu u skladu sa ugovorom o posredovanju za izdate police neživotnih osiguranja.

Redni broj 2. - Prihod po osnovu provizije za izdate police životnih osiguranja

Prihod na osnovu faktura za proviziju obračunatu u skladu sa ugovorom o posredovanju za izdate police životnih osiguranja.

Redni broj 3. - Ostali prihodi nastali po osnovu posredovanja u osiguranju

Iznos drugih prihoda nastalih po osnovu poslova posredovanja u osiguranju.

(5b) Rashodi

Redni broj 1. - Troškovi plata i naknade uposlenim angažovanim na poslovima posredovanja u osiguranju

Trošak plate i naknade uposlenika na poslovima posredovanja u osiguranju.

Javno preduzeće, poštanski operater i banka unose troškove plate i naknade uposlenika na poslovima posredovanja direktno ili raspoređen prema internom aktu u kojem je definisan ključ za distribuciju/obračun.

Redni broj 2. - Ostali troškovi nastali po osnovu poslova posredovanja u osiguranju

Iznos ostalih rashoda nastalih po osnovu poslova posredovanja u osiguranju.

II. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

(1) Obrasci POS1FMKR-G-F i POS1FML-G-F - Bilans stanja i Obrasci POS2FMKR-G-F i POS2FML-G-F - Bilans uspjeha

Društvo za zastupanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju sa sjedištem u Federaciji BiH i društvo za zastupanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju iz Republike Srpske koje posluje u Federaciji BiH dužno je Agenciji za nadzor dostavljati finansijske izvještaje na obrascima "Obrazac POS1FMKR-G-F" - Bilans stanja za mikro privredna društva ili "Obrazac POS1FML-G-F" - Bilans stanja za mala privredna društva i "Obrazac POS2FMKR-G-F - Bilans uspjeha za mikro privredna društva ili "Obrazac POS2FML-G-F" - Bilans uspjeha za mala privredna društva.

Društvo za zastupanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju iz Republike Srpske koje posluje u Federaciji BiH iskazuje bilansne pozicije koje se odnose isključivo na poslovanje podružnice u Federaciji BiH.

(2) Obrazac POS3F-G-F - Bruto bilans

Društvo za zastupanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju sa sjedištem u Federaciji BiH i društvo za zastupanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju iz Republike Srpske koje posluje u Federaciji BiH dužno je dostavljati bruto bilans s minimalnim sadržajem kolona: početno stanje (duguje, potražuje), promet u tekućem obračunskom periodu (duguje, potražuje), saldo (duguje, potražuje).

Potrebno je u potpunosti popuniti sve kolone (uključujući i AOP) i dostaviti pregled svih konta glavne knjige uz analitičku razradu na minimalno četiri cifre.

Društvo za zastupanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju iz Republike Srpske koje posluje u Federaciji BiH iskazuje bilansne pozicije koje se odnose isključivo na poslovanje podružnice u Federaciji BiH.